

235

## UGOVOR o nabavci roba

zaključen između:

**Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“,**  
Sjedište: Kranjčevićeva broj 12, 71000 Sarajevo,  
koju zastupa direktor Prim. dr. Zlatko Kravić,  
Identifikacijski broj: 4200288400001,  
(u daljem tekstu: Kupac / Naručilac)

i

**VINOJUG d.o.o. Sarajevo,**  
Sjedište dobavljača: Igmanska broj 2-4, 71000 Sarajevo,  
koga zastupa direktor Elvira Resić,  
Identifikacijski broj: 4200368260006  
Transakcijski račun dobavljača: 1602000000452237  
Naziv banke dobavljača: Vakufska banka d.d. Sarajevo  
(u daljem tekstu: Dobavljač),

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka hrane:

1. LOT 2 – Tjestenina sa jajima i integralne žitarice
2. LOT 7 – Meso peradi
3. LOT 8 – Prerađevine od mesa
4. LOT 9 – Riba i proizvodi od ribe
5. LOT 10 – Mlijeko i mliječni proizvodi
6. LOT 11 – Šećer, proizvodi od šećera i masnoća
7. LOT 12 – Začin i ostale namirnice
8. LOT 13 – Svježa kokošija jaja

i to:

- isporuka roba (opis predmeta ugovora prema vrsti, količini, kvaliteti i dr.)

koje će Dobavljač dobiti Kupcu u skladu s odredbama ovog ugovora dokumentima koji čine sastavni dio Okvirnog sporazuma u obliku njegovih priloga, u postupku koji je proveden putem otvorenog postupka, tender broj 22/17.

### CIJENA

#### Član 2.

Cijena koju će Kupac isplatiti Dobavljaču za robe iz člana 1. Ugovora iznosi:

LOT 2 – Tjestenina sa jajima i integralne žitarice

- Cijena bez PDV-a: 10.714,00 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 1.821,38 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 12.538,38 KM (slovima: dvanaesthiljadapetstotinatridesetosam i 38/100 KM).

LOT 7 – Meso peradi

- Cijena bez PDV-a: 27.700,00 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 4.709,00 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 32.409,00 KM (slovima: tridesetdvijehiljadečetiristotinedevet i 00/100 KM).

LOT 8 – Prerađevine od mesa

- Cijena bez PDV-a: 12.000,00 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 2.040,00 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 14.040,00 KM (slovima: četrnaesthiljadačetrdeset i 00/100 KM).

LOT 9 – Riba i proizvodi od ribe

- Cijena bez PDV-a: 15.294,00 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 2.599,98 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 17.839,98 KM (slovima: sedamnaesthiljadaosamstotinatridesetdevet i 98/100 KM).

LOT 10 – Mlijeko i mliječni proizvodi

- Cijena bez PDV-a: 80.392,00 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 13.666,64 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 94.058,64 KM (slovima: devedesetčetirihiljadepedesetosam i 64/100 KM).

LOT 11 – Šećer, proizvodi od šećera i masnoća

- Cijena bez PDV-a: 29.434,00 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 5.003,78 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 34.437,78 KM (slovima: tridesetčetirihiljadečetiristotinetridesetsedam i 78/100 KM).

#### LOT 12 – Začin i ostale namirnice

- Cijena bez PDV-a: 5.792,78 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 984,77 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 6.777,55 KM (slovima: šesthiljadasedamstotinasedamdesetsedam i 55/100 KM).

#### LOT 13 – Svježa kokošija jaja

- Cijena bez PDV-a: 5.644,80 KM;
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 959,61 KM;
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 6.604,41 KM (slovima: šesthiljadašeststotinačetiri i 41/100 KM).

Sredstva za predmetnu nabavku su obezbjeđena na osnovu Plana nabavki za 2017. godinu broj 332-6/17 od 30.01.2017. godine (stavka 87.).

### USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 90 (devedeset) dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu. Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje.

Dobavljač je dužan izdati / sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

### ROK ISPORUKE

#### Član 4.

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine robe, kao i pripadajućih usluga iz člana 1. ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) sata od momenta narudžbe za period od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Kupac mogao primiti isporuku.

Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Magacin hrane, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo.



Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene robe onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju robe.

Do isporuke / predaje robe Kupcu (do dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi) rizik slučajne propasti ili oštećenja opreme snosi Dobavljač, a s isporukom / predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na Kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene / predane opreme raskinuo ugovor ili tražio zamjenu robe.

Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenu robu osigura od uobičajenih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu sa ovim, a Kupac od tog momenta.

Oprema koja je predmet ovog ugovora i koju će Dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u originalnoj i neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način. Dobavljač će zapakovati robu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku. Ambalaža mora imati takva svojstva koja posebno obezbjeđuju zaštitu od vlage.

## **ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE**

### **Član 5.**

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Šta se podrazumijeva pod neznatnim materijalnim nedostatkom zajednički / komisijski utvrđuju Kupac i Dobavljač. U obavijesti o nedostatku stvari / robe Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Dobavljača da pregleda robu. Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac blagovremeno poslao Dobavljaču preporučenim pismom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne prodavatelju smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Dobavljača. Nedostatak postoji ako ugovorena / isporučena roba / stvar nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim ugovorom. Dobavljač odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Dobavljač odgovara ako na isporučenoj robi postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije bio obaviješten, niti je pristao da primi stvar opterećenu tim pravom. Ukoliko se pokaže da treća osoba polaže neko pravo na ugovorenu robu, Kupac je dužan obavijestiti Dobavljača o tome (obaviještenje se vrši na način iz prethodnog stava ovog člana - preporučeno pismo ili telefaks ili neki drugi pouzdan način), izuzev kad je to Dobavljaču već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi robu od prava ili pretenzije trećeg ili da mu isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka. Ako Dobavljač ne postupi po zahtjevu Kupca, ugovor se raskida.

## **BANKOVNE GARANCIJE ZA OSIGURANJE IZVRŠENJA UGOVORENIH OBAVEZA**

### **Član 6.**

Dobavljač je, u smislu osiguranja izvršenja obaveza po ovom ugovoru, obavezan Kupcu dostaviti sljedeće безусловne originalne bankarske garancije (prema obrascu utvrđenom od strane Kupca):

- garanciju za uredno izvršenje ugovora / dobro izvršenje posla u iznosu 10% ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti garancije: rok isporuke + 30 dana;

Dobavljač će garanciju iz prethodnog stava dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja ovog ugovora / obostranog potpisivanja ovog ugovora.

Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku iz prethodnog stava, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 7.**

Garantni period na koji se Dobavljač obavezuje u pogledu ugovorene robe počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač opreme garantuje ispravno funkcionisanje iste, Kupac ima pravo, ako roba nije ispravna, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da robu popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu mjesto nje isporuči robu koja je ispravna. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Kupac bio lišen upotrebe robe. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno zamjene robe. Ako je zamijenjen dio robe, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

## **VIŠA SILA**

### **Član 8.**

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 (sedam) dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja.



Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dještvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dještva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 30 (trideset) dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljnoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

## **STUPANJE UGOVORA NA SNAGU**

### **Član 9.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

## **PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**

### **Član 10.**

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 11.**

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

Ukoliko Dobavljač ne bude zadovoljavao kvalitetom isporučenih prehrambenih artikala, kao i kršenjem odredbi ugovora, Naručilac stiče pravo na jednostrani raskid ugovora uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.

## OSTALE ODREDBE

### Član 12.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### Član 13.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivati će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

### Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

PRIPREMILA:  
Amira Petrović, BA općeg prava  
Referent za pravne poslove

AT

KONTROLISALA:  
Sadeta Hrustemović, dipl.iur.  
Kordinator za javne nabavke

SH

Dobavljač:  
VINOJUG d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR  
Elvira Resić



Kupac:

Javna ustanova Opća bolnica  
„Prim. dr. Abdulah Nakaš“

DIREKTOR

Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 07-01/2018  
Sarajevo, 10.01.2018

Broj: 255/18  
Sarajevo, 09.01.2018. godine